

## Prikaz odluke suda

Broj predmeta: 24/11

Sud: Apelacioni  
sud Crne

Gore

Odjeljenje: Krivično odjeljenje

Vrsta predmeta: KSŽ -

Drugostepeni krivični predmet iz oblasti organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i  
ratnih zločina

Vrsta odluke: Presuda

Datum odluke: 19.10.2011.

Prethodna odluka:

Kež br. 24/11

## U IME CRNE GORE

APELACIONI SUD CRNE GORE, u vijeću sastavljenom od sudija, Milića Mededovića, kao predsjednika vijeća, Zorana Smolovića i Radmila Mijušković, kao članova vijeća, uz učešće namještenika sude Slobodanke Vojvodić, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optužene V. R., zbog krivičnog djela davanje mita iz čl. 424 st. 1 Krivičnog zakonika (Kz-a) u sticaju sa krivičnim djelom građenje objekta bez građevinske dozvole iz čl. 328 a Kz-a, odlučujući o žalbi branionca optužene izjavljene na presudu Višeg suda u Podgorici Ks. br. 1/2011 od 10.06.2011. godine, nakon javne sjednice održane dana 19.10.2011. godine, kojoj je prisustvovao branilac optužene, advokat D. K., a nakon tejnog vijećanja i glasanja istog dana, donio je

## P R E S U D U

Odbija se kao neosnovana žalba branionca optužene V. R. I presuda Višeg suda u Podgorici Ks. br. 1/2011 od 10.06.2011. godine, potvrđuje.

## O b r a z l o ž e n j e

Presudom Višeg suda u Podgorici Ks. br. 1/2011 od 10.06.2011. godine, optužena V. R. oglašena je krivom zbog krivičnog djela davanje mita iz čl. 424. st. 1 Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim djelom građenje objekta bez građevinske dozvole iz čl. 328 a Kz-a, činjenično opisana u izreci te presude, i primjenom čl. 48 Kz-a, osudena na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci.

Istom presudom optužena je obavezana da na ime troškova krivičnog postupka plati iznos od 287,50 € sve u roku od 15 dana, po pravosnažnosti presude pod prijetnjom priludnog izvršenja.

Na osnovu čl. 75 st. 1 Kz-a, od optužene je trajno oduzeta novčanica od 50 € serijskog broja S1.....6, jedna novčanica od 50 € serijskog broja S2.....2 i jedna novčanica od 100 € serijskog broja N3.....4 kao predmet upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela.

Protiv te presude žalbu je izjavio branilac optužene zbog: bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pograšno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, s predlogom da Apelacioni sud uvaži žalbu i ukine prvostepenu presudu.

Vrhovno državno tužilaštvo CG je u smislu čl. 392 st. 1 Zakonika o krivičnom postupku (Zkp-u) dostavilo ovom sudi podnesak KUž br.411/11 od 08.09.2011. godine, s predlogom da se žalba branionca optužene odbije kao neosnovana.

Na sjednici drugostepenog vijeća branilac optužene je ostao pri izjavljenoj žalbi i predlogu iz žalbe.

Po razmatranju pobijane presude, žalbe i svih predmetnih spisa, pažeci po službenoj dužnosti na odredbe čl. 398 Zkp-a, Apelacioni sud je utvrdio:

Žalba nije osnovana.

Prvostepeni sud je u zakonito sprovedenom postupku, pri čemu nijesu učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, ne čije postojanje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti, niti pak ona na koju se ukuju žalbom branionca, potpuno i pravilno utvrdio sve odlučne činjenice i na tako utvrđano činjenično stanje pravilno primijenio Krivični zakonik.

Razlozi pobijane presude odgovaraju činjeničnom utvrđenju i zaključivanju do koga je prvostepeni sud došao ocjenom izvedenih dokaza. O svim odlučnim činjenicama koje su u svemu saglasne sa dokazima izvedenim na glavnom pretresu prvostepeni sud je u pobijanoj presudi dao jašne i dovoljne razloge, pa su stoge neosnovani navodi žalbe branionca optužene da su o odlučnim činjenicama u pobijanoj presudi dati nejasni i u znatnoj mjeri protivječni razlozi, da je time učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz čl. 386 st. 8 Zkp-a.

Na osnovu izvedenih dokaza i nakon njihova pravilna ocjene prvostepeni sud je sa sigurnošću utvrdio da je optužena neutvrđenog dana u prvoj polovini novembra 2010. godine, na svom zemljištu u naselju K. p., u Podgorici, protivno čl. 69 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, započela gradnju objekta, bez prethodno pribavljene građevinske dozvole, na način što je postavila nanošnu skelu i izvršila iskop temeljnih traka za objekat u osnovici 10,0mx12,0m.

Ovakvo činjenično utvrđenje prvostepenog suda temelji se na sadržini Zapiskike o izvršenom inspekcijskom pregledu UP II-08-383/10 od 15.11.2010.godine, te kazivanju svjedoka A. O., službenog lica- inspektora zaštite prostora koja je 15.11.2010.godine vršila inspekcijsku kontrolu na mjestu gdje je optužena započela izgradnju objekta kao i na iskazu svjedoka M. Z., koja je u svom iskazu navele da su na licu mesta od građevinskih radova bili započeti zemljani radovi-iskop temeljnih traka, kojim dokazima je sud opravdano poklonio vjeru jer ne postoji ni jedan razlog koji bi doveo u sumnju njihovu vjerodostojnost.

I po nalaženju ovog suda, prvostepeni sud je sa sigurnošću utvrdio odlučnu činjenicu, da je optužena, kao investitor, započela gradnju objekta bez prethodno pribavljene građevinske dozvole, koji zaključak osnovano temelj na zapisniku o izvršenom inspekcijskom pregledu od 15.11.2010. godine i iskazu svjedoka A. O.. Naime, kod činjenice, da je na navedenom zapisniku konstatovano da je investitor V. R., navala da ne posjeduje građevinsku dozvolu za izgradnju objekta i kada se ista doveđe u vezu sa činjenicom da je ovaj zapisnik sa navedenom konstatacijom V.R. potpisala bez bilo kakvih primjeđbi, kao i sa iskazom A. O., koja je nevela da joj je V. R. rekla da ne posjeduje građevinsku dozvolu, Izvodl se jedino mogući i logičan zaključak do koga je došao i prvostepeni sud, da optužena nije posjedovala građevinsku dozvolu za gradnju objekta, pa su stoga isticanja želbe brenioca optužena koja su u tom pravcu, bez osnova.

Takođe je prvostepeni sud pravilno utvrdio i u pobijanoj presudi valjeno obrazložio da je optužena V. R. službenom licu A. O.-inspektorki zaštite prostora, dala poklon-novac da u okviru svojeg službenog ovlašćenja ne izvrši radnju koju bi morsala izvršiti, na način što je dok je inspektorka pisala zapisnik o zatečenom stanju stvari na mjestu na kojem je optužena bez prethodno pribavljene građevinske dozvole započela gradnju objekta. Inspektorki stavlja u krilo koverat u kojem se nalazio novac i to dvije novčanice od po 50 € i jedna novčanica od 100 €, kako inspektorka ne bi sačinila zapisnik o izvršenom inspekcijskom pregledu i naradila joj da poruši objekat u izgradnji.

Odlučne činjenice od značaja za zaključak suda da je optužena preduzeća inkriminiranu radnju, kako je prethodno opisana i činjenično bliže predstavljene u Izreći pobijane presude, prvostepeni sud osnovano temelj na Iskazima svjedoka A. O., S. M., M. Z. i R. B., kojim iskazima je opravdano poklonio vjeru. Ovo stoga što su se ovi svjedoci na potpuno jasan i opredijeljen način izjasnili da je u toku pisanja zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu inspektorki A. O., V. R. stjevila u krilo koverat u kome se nalazio novac-200 €, a njihovo kazivanje u cijelosti je potvrđeno pismeno provedenim dokazima. Sledstveno pređnjem, neošarivane su tvrdnja želbe brenioca optužene da u radnjama optužene nemaju bitnih obilježja krivičnog djela iz čl. 424 st. 1 Kz-a, kako to i prvostepeni sud pravilno nalazi, dejuci o tome u pobijanoj presudi (strana 10-et drugi stav) jasna i dovoljne razloge.

Na potpuno i pravilno utvrđeno činjenično stanje prvostepeni sud je pravilno primijenio Krivični zakonik kada je radnje optužene pravno kvalifikovao kao krivično djelo davanje mita iz čl.424 st. 1 Kz-a i krivični djelo građenje objekta bez građevinske dozvole iz čl. 326 a Kz-a, tako da pobijanom presudom nije povrijeden Krivični zakonik na štetu optužene, o čemu ovaj sud vodi računa po službenoj dužnosti.

Pošto je žalba izjavljena u korist optužene zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, to je ovaj sud pobijanu presudu ispitao i u dijelu odluke o kazni saglasno čl.401 Zkp-u, da je našao da žalba nije osnovana ni u tom pravcu. Naime, prilikom odmjeravanja kazne optuženoj, prvostepeni sud je pravilno utvrdio i ocijenio sve okolnosti koje su od uticaja na odmjeravanje visina kazne, izričuti optuženoj (jedinstvenu) kaznu koja je, i po nalaženju ovog suda, pravilno odmjerena i predstavljena onu mjeru koja je neophodna da bi se ostvarila svrha kažnjavanja iz čl. 32 Kz-a.

Cijenjeni su i ostali žalbeni navodi ali oni nisu od takvog značaja da bi mogli dovesti do drugačije odluke u ovoj krivičnoj stvari.

Sa iznijetih razloga i razloga prvostepene presude, a na osnovu čl. 406 Zkp-u, odlučano je kao u Izreći ove presude.

APELACIONI SUD CRNE GORE  
Podgorica, dane 19.10.2011.godine

Zapisničar,  
S. Vojvodić, s.r.

PREDsjEDNIK VIJEĆA- SUDIJA  
Milić Mededović, s.r.